



# Tshaka dza zwiendedzi



Ruth Legae



Nḡe ndi baisigira.

Ndi na mavhili.

Ni nga nkungulusa no takala.





Nge ndi thuthuthu.

Ndi na mavhili mahulwane.

Ndi nga namedza muthihi kana vhavhili vha vhozwi  
nda ni isa kulesa.



Nḡe ndi goloi.

Ndi na mavhili maḡa.

Ndi nga ḡamedza vhathu vha sumbe.

Ndi nga ni isa fhethu hune na hu takalela.





Nḡe ndi thekhisi.

Ndi tshiendedzi tsha nnyi na nnyi.

Ndi nga ḡamedza vhathu vha fumbilirathi.

Ndi nga vha isa mushumoni na vhagudiswa zwikoloni.



Nhe ndi basi.

Ndi tshiendedzi tsha nnyi na nnyi.

Ndi gidima badani.

Ndi nga isa vhatu fhethu vha vhanzhi.

Ndi nga isa vhashumi mushumoni na vhatu doroboni.

Ndi nga isa na vhagudiswa zwikoloni.





Nhe ndi ambulentsi.

Ndi tshiendedzi tsha zwa shishi.

Ndi thusa vhathu zwifhingani zwa khombo.

Ndi nga hwala vhathu vhane vha lwala na vho huvhalaho sibadela.

Ndi tshimbila nga luvhilo ndi tshi ya sibadela.

Nga ngomu ndi na khithi ya zwa shishi ine ya shumisiwa kha vha lwalaho kana vho huvhalaho musi ndi tshi khou vha isa sibadela.



Nḡe ndi nzhini ya mulilo.

Ndi tshiendedzi tsha zwa shishi.

Ndi nga hwala zwishumiswa zwa u tsima mulilo.

Ndi nga tsima mulilo nga u ḡavhanya.

Musi sairini yanga i tshi khou poidzapoidza, vhareili vha vula nḡila uri ndi pfhuke.







N̄e ndi ʒereʒere.

Ndi khonani ya tsini ya mulimi.

Ndi na mavhili maḡa mahulwane.

Ndi a kona u lima tsimu.



Ndi țiraka ȷa u hwala thundu.

Ndi na mavhili manzhi mahulwane.

Ndi nga dzi hwala nda dzi isa fhethu ho fhambanaho.





Nḡe ndi ḡiraka ḡa mathukhwi.

Ndi na mavhili manzhi mahulwane.

Ndi hwala mathukhwi.

Ndi a hwala nda a isa ḡaleḡaleni.



Nne ndi tshidimela.

Ndi gidima kha tshiporo.

Ndi na mavhili manzhi a tsimbi.

Ndi gidima nga luvhilo.

Ndi namedza vhathu vhanzhi.

Ndi vha isa fhethu ho fhambanaho.





N̄e ndi tshidimela tsha luvhilo lwa n̄thesa.

Ndi gidima nga luvhilo lwa n̄thesa.

Ndi nga isa vhathu fhethu ho fhambanaho.

Ndi nga vha swikisa nga tshifhinga tshipfhufhi.



Nḡe ndi tshidimela tsha mihwalo.

Ndi tshidimela tsha u ongolowesa tshiporoni.

Ndi hwala mihwalo ya u lemelesa.

Ndi i hwala nda i isa kulesa.





N̄e ndi tshikepe.

Ndi tshimbila milamboni na malwanzheni.

Ndi a kona u hwala vhathu vhanzhi nda vha isa kulesa.



Nye ndi tshikepe tsha mihwalo.

Ndi hwala mihwalo na zwishumiswa.







Nḡe ndi kukepe kwa u rea khovhe.

Ndi na mambule na zwihuka.

Ndi nga thusa murei wa khovhe u fasha khovhe hu si na vhuleme.

Ndi a kona u vhea khovhe nga ngomu.



Nḡe ndi feri.

Ndi tshimbila maḡini.

Ndi a kona u ḡamedza vhaḡameli na u hwala thundu.

Ndi a kona u hwala dzigoloi, dziḡiraka, na zwipuka.





Nḡe ndi bufho.

Ndi fhufha muyani, nḡha ha makole.

Ndi nga fhufhisa vhathu nda vha isa fhethu ho fhambanaho.

Ndi nga hwala dzithundu nda dzi isa fhethu hu re kulesa.



Nḡe ndi helikhophutha.

Ndi fhufha muyani.

Ndi nga thusa vhathu musu hu na zwa shishi.

Ndi nga kavha fhethu huḡuku.

